

Na osnovu člana 16 stav 5 i člana 18 stav 2. Zakona o regulisanju obaveza i potraživanja po osnovu ino duga i devizne štednje građana ("Službeni list RCG", br. 55/03 i 11/04), Vlada Republike Crne Gore, na sjednici od 17. juna 2004. godine, donosi

UREDBA

O KONVERZIJI DEVIZNE ŠTEDNJE GRAĐANA U OBVEZNICE

("Sl. list RCG", br. 42/04 od 22.06.2004)

Član 1

Ovom uredbom uređuje se konverzija devizne štednje građana u obveznice, utvrđene Zakonom o regulisanju obaveza i potraživanja po osnovu ino duga i devizne štednje građana ("Službeni list RCG", br. 55/03 i 11/04) (u daljem tekstu: Zakon) evidentiranje, način i uslovi za realizaciju obveznica i uslovi za korišćenje tih obveznica prije roka dospjeća.

Postupak evidentiranja konverzije devizne štednje građana u obveznice

Član 2

Obveznice po osnovu devizne štednje građana emitovaće u eurima, u ime Republike Crne Gore (u daljem tekstu: Republika), Vlada Republike Crne Gore do iznosa utvrđenog u skladu sa Zakonom, najkasnije u roku od osam dana od dana stupanja na snagu ove uredbe (u daljem tekstu: obveznice).

Obveznice glase na ime.

Odlukom o emisiji obveznica utvrđuje se dan emisije obveznica na koji se vrši konverzija devizne štednje u obveznice.

Član 3

Emisija obveznica evidentira se kod Komisije za hartije od vrijednosti.

Nakon prijema rješenja Komisije za hartije od vrijednosti o evidentiranju emisije obveznica vrši se registrovanje obveznica kod Centralne Depozitarne Agencije (u daljem tekstu: CDA), na posebnom računu Republike koji otvara Ministarstvo finansija (u daljem tekstu: Ministarstvo).

Član 4

Vrijednost izvršene konverzije devizne štednje građana u obveznice evidentira se po deviznoj štednoj knjižici kod banke sa kojom Ministarstvo zaključi ugovor i to: Podgoričke banke a.d. Podgorica; Nikšićke banke a.d. Nikšić; AtlasMont banke a.d. Podgorica; Pljevaljske banke, a.d. Pljevlja.

Izuzetno od stava 1 ovog člana, vrijednost izvršene konverzije devizne štednje građana u obveznice po deviznim štednim knjižicama vođenim kod "Jugobanke" a.d. Podgorica u stečaju i Montenegrobanke a.d. Podgorica, evidentira se kod Centralne banke Crne Gore (u daljem tekstu: Centralna banka).

Član 5

Pri konverziji iz člana 4 ove uredbe banke i Centralna banka izdaju vlasniku devizne štednje potvrdu o vrijednosti obveznica u koje se konvertuje njegova devizna štednja i istovremeno poništavaju njegovu deviznu štednju knjižicu.

U potvrdi iz stava 1 ovog člana obavezno se navodi jedinstveni matični broj vlasnika devizne štednje.

Potvrda iz stava 1 ovog člana izdaje se u četiri primjerka, od kojih po jedna za: vlasnika devizne štednje, izdavaoca potvrde, Ministarstvo i CDA.

Na osnovu primljenih potvrda, Ministarstvo vodi zbirnu evidenciju konverzije deviznih uloga građana u obveznice.

Član 6

Na osnovu potvrde iz člana 5 ove uredbe, CDA vrši prenos obveznica sa računa Republike na individualni račun hartija od vrijednosti imaoca potvrde.

Realizacija obveznica

Član 7

Obveznicama se vrši slobodan promet na tržištu, na način utvrđen zakonom kojim se uređuju hartije od vrijednosti.

Obveznice dospijevaju za naplatu u rokovima utvrđenim Zakonom.

Nakon isteka roka dospijea, obveznice se više ne mogu prenositi, niti koristiti za druge namjene, već se mogu samo podnijeti na naplatu.

Član 8

Sredstva za isplatu obaveza po obveznicama obezbjeđuju se u budžetu Republike.

Ministarstvo doznadžava sredstva za isplatu dospjelih obaveza po obveznicama subjektima iz člana 4 ove uredbe, u roku dospijea.

Isplatu dospjelih obaveza iz obveznica vlasnik obveznice ostvaruje kod subjekta koji je izdao potvrdu o vlasništvu iz člana 5 ove uredbe, podnošenjem odgovarajućeg dokaza o vlasništvu nad obveznicama, koje su dospjele za naplatu.

Član 9

Isplatioci iz člana 8 ove uredbe dužni su da Ministarstvu dekadno i mjesečno dostavljaju izvještaje o izvršenim isplatama.

Korišćenje obveznica prije roka dospjeća

Član 10

Ministarstvo sačinjava evidenciju akcija preduzeća u kojoj je Republika vlasnik i daje nalog za prodaju akcija pojedinih preduzeća.

Obveznice se mogu koristiti prije roka dospjeća za kupovinu akcija iz stava 1 ovog člana.

O kupovini obveznicama akcija preduzeća u kojoj je Republika vlasnik CDA obavještava Ministarstvo, najkasnije u roku od osam dana od dana kupoprodaje akcija.

Obveznice iskorišćene za kupovinu akcija iz stava 1 ovog člana poništavaju se.

Član 11

Obveznice se mogu koristiti prije roka dospjeća i za kupovinu akcija preduzeća koje su u vlasništvu Fonda za razvoj, Fonda penzijskog i invalidskog osiguranja i Zavoda za zapošljavanje (u daljem tekstu: fondovi).

Dokaz o vlasništvu nad obveznicama stečenim prodajom akcija preduzeća čiji su vlasnici bili fondovi, fondovi će, poslije izvršene prodaje, zapisnički predati Ministarstvu, u roku od osam dana od dana prodaje akcija preduzeća.

Vlada Republike Crne Gore će, na predlog Ministarstva, fondovima, za iznos akcija preduzeća koje su bile njihovo vlasništvo a koje su prodane za obveznice, ustupiti odgovarajuću vrijednost akcija preduzeća čiji je vlasnik Republika, ili utvrditi drugi način uređivanja međusobnih prava i obaveza, u vezi sa prodajom akcija za obveznice.

Međusobna prava i obaveze iz stava 3 ovog člana urediće se ugovorom između Ministarstva i fondova.

Zaključivanjem ugovora iz stava 4 ovog člana poništavaju se obveznice iz stava 2 ovog člana.

Član 12

Vlasništvo nad akcijama preduzeća koje su kupljene obveznicama stiče se prenosom sa računa prodavca akcija na račun kupca (vlasnika obveznice) u CDA, u skladu sa propisima.

Član 13

Obveznice se mogu koristiti prije roka dospijeca i za kupovinu stanova, rezidencijalnih prostorija, poslovnih prostora, zemljišta ili druge imovine u državnoj svojini.

Pojedinačne stanove, rezidencijalne prostorije, poslovne prostore i zemljište ili drugu imovinu u državnoj svojini, kao i uslove i postupak njihove prodaje za obveznice, utvrđuje Vlada Republike Crne Gore, na predlog Ministarstva.

Ministarstvo utvrđuje uslove i postupak prodaje imovine iz stava 1 ovog člana, u roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu ove uredbe.

Obveznice iskorišćene za kupovinu imovine iz stava 1 ovog člana poništavaju se.

Član 14

Obveznice se mogu koristiti i za plaćanje svih dospjelih poreskih obaveza koji pripadaju Budžetu Republike, utvrđenih u skladu sa zakonom.

Evidenciju o obveznicama iskorišćenim za plaćanje poreskih obaveza vodi Direkcija javnih prihoda i izvještaj o tome dostavlja Ministarstvu, u roku od osam dana od dana plaćanja poreskih obaveza obveznicama.

Obveznice iskorišćene za plaćanje poreskih obaveza poništavaju se.

Prelazne i završne odredbe

Član 15

CDA je dužna da Ministarstvu, u roku osam dana od dana stupanja na snagu ove uredbe, dostavi:

- 1) spisak vlasnika stare devizne štednje koja je konvertovana u obveznice u skladu sa Uredbom o kupovini akcija starom deviznom štednjom ("Službeni list RCG", broj 23/02), sa naznakom iznosa devizne štednje za koju su izdate obveznice i banke koja je izdala potvrdu o konverziji devizne štednje u obveznice;
- 2) spisak vlasnika obveznica izdatih u skladu sa uredbom iz tačke 1) ovog stava koji nijesu iskoristili prava iz obveznica do roka njihovog važenja, odnosno do 03. juna 2004. godine, sa naznakom banke koja je izdala potvrdu o konverziji devizne štednje u obveznice.

Na osnovu podataka iz stava 1 ovog člana, Ministarstvo će izvršiti potrebna preknjižavanja u Posebnom bilansu sačinjenom u skladu sa Zakonom.

Član 16

Vlasnik obveznice (vlasnik stare devizne štednje ili kupac obveznica na tržištu) izdate u skladu sa uredbom iz člana 15 ove uredbe, ima pravo da mu se za iznos na koji glasi obveznica izdaju obveznice u skladu sa Zakonom i ovom uredbom.

Član 17

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu RCG".

Broj; 02-4081

Podgorica, 17. jun 2004. godine

Vlada Republike Crne Gore

Potpredsjednik,

Branimir Gvozdenović, s.r.